

LEJLA GAZIĆ

JEDNA NEOBJAVLJENA PJESMA MEHMEDA REŠIDA

Mehmed Rešid spada u onaj nemali broj naših pjesnika koji su stvarali na orijentalnim jezicima, a o čijem životu ima veoma malo podataka. Prvi put ga srećemo kod M. Handžića¹ u popisu pjesnika koji su pisali na turskom jeziku, a kasnije i u njegovom radu u kome je objavio pjesme napisane povodom katastrofe koja je zadesila Sarajevo prilikom provale Eugena Savojskog, 1697. godine. Među tim pjesmama nalazi se i jedna pjesma Mehmeda Rešida o ovom događaju. Uz ovu pjesmu Handžić je donio i kraću biografiju ovog pjesnika.² Nešto više podataka o Mehmedu Rešidu dao je Š. Sikirić u radu u kome je objavio fragmente iz divana njegovih pjesama.³ Najnovije podatke o ovom pjesniku dao je H. Šabanović.⁴

O životu ovog pjesnika ne može se mnogo reći, ali se na osnovu njegovih pjesama može zaključiti da je rođen u Sarajevu sredinom XVII stoljeća. Njegovo dobro poznavanje arapskog, turskog i perzijskog jezika ukazuje na mogućnost da se školovao u Istanbulu, iako nije nimalo isključeno da je tako visoko obrazovanje mogao stići i u Sarajevu. Do 1697. godine o njemu nema nikakvih podataka. Iz njegovih stihova se jedino vidi da je bio bogat, ali da su mu kuća i sav imetak propali prilikom provale Eugena Savojskog u Sarajevo, 24. oktobra 1697. Dvije godine kasnije, Mehmed Rešid se nalazio u Istanbulu, gdje je tražio službu. Tako je postao *mulâzim* (pripravnik) kod šejhul-islama Fejzullah-efendije. Uskoro poslije toga, 1701. godine, pjesnik se vratio u Bosnu. Te godine napisao je natpis na česmi, koju je tadašnji bosanski valija Halil-paša sa-gradio u Travniku. Godinu dana kasnije, Mehmed Rešid je spjевao

¹ Mehmed Handžić, *Književni rad bosansko-hercegovačkih muslimana*, Sarajevo, 1933, str. 56.

² Mehmed Handžić, »Sarajevo u turskoj pjesmi«, *Glasnik Islamske vjerske zajednice*, XI, 10, 1943, str. 235—243.

³ Šaćir Sikirić, »Divan Mehmed Rešida«, *Prilozi za orientalnu filologiju*, VI—VII, 1958, str. 55—76.

⁴ Dr Hazim Šabanović, *Književnost Muslimana BiH na orijentalnim jezicima*, Svjetlost, Sarajevo, 1973, str. 423—429.

dobrodošlicu sa kronogramom novom valiji Sejfullah-paši. Poslije te, 1702. godine, o njemu nema podataka, tako da se ne zna kada je umro.

Ovdje treba napomenuti da ime ovog pjesnika nalazimo u dva oblika. Dok ga u rukopisu *Divana* srećemo kao Mehmed Rešida, u Kadićevoj *Hronici* nalazimo ga kao Mehmed Rušdija. Činjenica da se u istim pjesmama ime ovog pjesnika pojavljuje negdje kao Rešid, a negdje kao Rušdi ukazuje na to da je riječ o jednoj ličnosti pjesnika i isključuje mogućnost da su u pitanju dva pjesnika.

U rukopisu *Hronike* Muhameda Enveri Kadića u Orijentalnom institutu u Sarajevu (br. 4702, sv. IV, str. 272—275) nalazi se jedna pjesma ovog pjesnika koja nema naslova u pravom smislu te riječi, iznad nje samo стоји *Kezā Ruşdī efendinin guftesidir*. Ista pjesma nalazi se u rukopisu *Divana* Mehmeda Rešida u Gazi Husrevbegovoj biblioteci (br. I-3384, fo 21a—22b) pod naslovom *Sarāy Bosnānīn ihrāk(ı) hakkında denilmiştir*. Ona je svojim sadržajem vezana za pjesmu, koju je Mehmed Rešid napisao povodom katastrofe Sarajeva. Pjesnik u njoj iznosi svoja razmišljanja o životu i njegovoj nestalnosti i prolaznosti, da bi u posljednja četiri stiha nagovijestio tragične događaje koji su se dogodili u Bosni. Pjesma o Sarajevu u *Divanu* nosi naslov *Şehri Sarāy hakkındadır*, dok joj je u *Hronici* naslov *Bosna Sarāy beldesinin vasf ve medhini mutezammin belde-i mezbüreyi Mehmed Ruşdī efendinin tanzim ettiği kasidedir*.

Pjesma Mehmeda Rešida o Sarajevu objavljena je u radu *Sarajevo u turskoj pjesmi*, a pjesma koja govori o nestalnosti i prolaznosti svega i čiji tekst i prevod ovdje izdajemo do sada nije objavljinava.

Pjesma je napisana jednom od varijanata metra *remel* sa stopama *fā'ilātun fā'ilātun fā'ilun* (— \cup — — \cup — — \cup —). Očigledno dobar poznavalač principa arapske poezije, posebno metrike, autor je, vrlo znalački, i ne ugrožavajući smisao stiha, skraćivao neke oblike riječi, vješto se služio inverzijom i sa dobrim uspjehom često, čak vrlo često, koristio se arapskom leksikom, što je bilo u to doba ne samo dozvoljeno nego i manir koji je doprinio kako dokazivanju vlastite erudicije, tako i pjesničkom ugledu samog autora. Zbog svega toga njegovi stihovi nisu izvještačeni, oni su sačuvali svoju ljepotu i istovremeno pokazali široke mogućnosti i doseg pjesničkog izražavanja Mehmeda Rešida.

Tekst pjesme koji se ovdje objavljuje uzet je iz rukopisa Kadićeve *Hronike*, koji se nalazi u Orijentalnom institutu.⁵ Tekst je pisan čitko i, uglavnom, korektno, metrički tačno, sa malo grešaka. Kako se ovaj prepis mjestimično razlikuje od prepisa rukopisa *Divana* Mehmeda Rešida iz Gazi Husrevbegove biblioteke, u bilješkama će se ukazati na razlike između ova dva prepisa.

⁵ Pošto je riječ o kopiji rukopisa izvedenoj u boji, nije bilo moguće

donijeti faksimile pjesme, pa se zbog toga prišlo izdavanju prepisa turskog teksta.

Tekst pjesme glasi:

ایله بو فانوس خبای نکاه
 پکدمه صد شکل عجیب عرض ایدر
 ویرمه ده اطفال عقوله قریب
 پیر خرد آنه او لمقده دنک
 درک ایدک مر سرینی عقل حکیم
 فانل اولاد اب ناشفیق
 بولد بخی ما هیتنی قبل بقین
 صاحجه ده دهره قطرات بلا
 ایتماش عمر ناه مبارک عمل
 عمر جهانی کتور دی^{۱۲} مشتی
 ایلدی کوری نیجه به راهه بر
 حشمہ سینک ابی صاری زهر در
 دهره اولور مایه در ده زار
 نسخه اجسامدن ایتکده حمل
 آنمه ده دنیا به سه هام جغا
 انده اولو رمصر شکل کدر
 عین قضا در هیپیسی بلک بیک
 دینسه سزا نامنه حان او غریسی
 راست دکل کچ کلورادو اوار چخ

چشم عبرت بینه در بو انتباه
 کور ناه قدر نقش غریب عرض ایدر
 کاهی^۹ دونوب کوسترا انواع زیب
 کهی^{۱۰} دونوب اظهار ایدر^{۱۱} دولو رونک
 هر نقدر اول سه حکمده علیم
 بعنى ستم پیشه بو زال عتیق
 بوقلک فیض ده سافلیم
 جوی بلا ده دونوب اول آسیا
 فیض نخوس او زره هب اولوب رخل^{۱۱}
 در هم انواری دو کوب مشتری
 ظلمیله^{۱۳} بهرام حرامی اثر
 مهر^{۱۴} اول آبده دهر در
 زهره که قانون^{۱۴} ایله دوزسه کار
 احرف ارواحی دبر فلک
 ماه نوی اولدی کمان فضا
 آیینه بد ره کیم اینسه نظر
 حاصلی دنیا به نجوم فلک
 اول که دینور اکه صهان او غریسی
 تا ازی بویله در اطوار چخ

پر فلک صاحب ثلویندر صانمک ای مالک تمکیندر
 قادر کلدر شه کبم روزکار بر حرکتده اوله من برقرار
 شمدی که بر صورت ایجاداید در عقب دونب ای^{۱۵} افساد ایدز
 ایتسه دمی چند جهانی نهار آنی علی الفور ایدر لیل تار
 صبحک اچوب قلبی خستان ایدر بعینی ف الحال بنه فان ایدر
 کاه فلور مث عجوز عبوس دهی ایدر کاه کوچ نو عروس
 هر منکون بولور ایمش فنا عالم اکوانده بود را فتضاه
 حمله اشیاسی تبدلده در عالمک احوالی تحولده در
 انده کورور عاقبتدن اثر عبرت ایله کیمینه^{۱۶} اینسه نظر
 تازه بهارک نقدر عمری وار او میان ذاتی نه در سو بهار
 صکره دوکوب طباغه ایلد عدیم کولد رانی ایکی اوچ کون نسیم
 نوح بی عمرین ایدک آکه نیاد طول حیاتنه فبلان اعتماد
 نصیحی آنک وفعه ضحاکدر اولکه نجبرله فرخناکدر^{۱۷}
 خلق خدایه بو تجبرنه در پایه علیا یه تکبرنه در
 علم و تزهدله بولوب اشتهر جمع مرید ایله ایدن افتخار^{۱۸}
 حمله مخالفده مقدم اوزی خلفه^{۱۹} اولوب هم اکا خیر سوزی
 آکسون ای اکا بیر قصه در علم غرا زیل اکا حصه در
 پند بتر انله وفت حران حستنه نازنده اولان تازه کان
 عاقبتنه^{۲۰} ایلمدی هیچ تاد دولتنه کیم کدا بدب استناد

سدر اکا حصه ملوك سلف دوکدی یره انلری با ^{ملف}
 قسند ایکن انلرہ تحت برين اولدی فمونک یرى تحت زمین
 هب داغيلوب شکر مملکتلىرى اولدی نکون رأیت دولتلىرى
 هب او زيلوب سلسە پىشىداد ايتدىزىر دملرى مانىد باد
 نوكىاسينلى ²² بو عالمك يعى او شاهان پى آدمك
 باشلىرى اكلىله چون ²³ ايغاش ایکن يerde يانور جمل دسى عزيزان بىلەن
 دولت ايلە دهشت قوروپ سايھ ²⁴ آلامىه كە اولوب جاھە رېط
 لىك فازىق قاقدى ساسانيان ايلدىلەر ملکى تغلبلىھ ضبىط
 باشلىرىنه طراق اولوب كىتدىلەر خارصفت بىتدىلەر و بىتدىلەر
 دولت عليا اكە در بىر دواز كىتمانى عالمە نشرايىھ
 كىندىنى مدوح جهات ايلىھ ²⁵ حسناتى عالمە نشرايىھ
 نامنه خيرات ويرمىشىر رحبات آكە حقيقتىھ اير شەز مەمات
 الدن آقر صانە فالور بىر قرار آب كې آقچە دكلى پايىدار
 بادھوارد هەمە مال جهان الدھ طوت سومىھى شمال جهان
 او لىكە اولوب كىرۋىت ملکە فخور مالىلە اشقالىلە ²⁶ ايلە سرور
 كورمىھ ھر چىزىدە رنڭ فنا چشم يقىتنىدە ايدوب جا عما
 عقل ضعفىلە ²⁷ او حق ناسناس هستى دھرى ايدە داشم قىاس
 واقع بوسنە دىخوش دىكلىسون آه قىلۇچ حسرت ايلە بىكىلە سون

(Prevod:)

Ovo je upozorenje za čudesno oko živo
Gledaj, to je svjetionik satkan čudno, neshvatljivo.

Pogledaj koliko čari neobičnih pokazuje,
U svakome dahu s bezbroj ljepota se dokazuje.

Onda kada pokreće se tad ljepota bezbroj sije,
Zavarava, začuđava čak i one najbistrije.

Onda kada pokreće se, pokazuje bezbroj boja,
Pa iskusni starci brišu začuđena čela svoja.

5 Ma koliko da je kadar da pronikne u bit stvari,
Nema uma ni mudraca da osjete sve mu čari.

Sličan onom starom Zalu²⁸ što nepravda zanat mu je
On je otac bez milosti koji svoju djecu truje.

⁶ Ovaj polustih u rukopisu *Divana* glasi: چشم عرب نیکه دیر انتباه

⁷ U rukopisu *Divana* خیال

⁸ U rukopisu *Divana* کاه

⁹ U rukopisu *Divana* که

¹⁰ U rukopisu *Divana* قلور

¹¹ U oba rukopisa pogrešno, treba زحل

¹² U rukopisu *Divana* کتووی

¹³ U rukopisu *Divana* ظلمه

¹⁴ U rukopisu *Divana* قانونی

¹⁵ U rukopisu *Divana* اینی دمنوب

¹⁶ U rukopisu *Divana* نهی

¹⁷ U oba rukopisa pogrešno, treba فرخنگ

¹⁸ U rukopisu *Divana* pogrešno افتخار

¹⁹ U oba rukopisa pogrešno, treba حلقہ

²⁰ U rukopisu *Divana* لیا

²¹ Treba عاقبتین kako je u rukopisu *Divana*.

²² U oba rukopisa pogrešno, treba کبانیلری

²³ U rukopisu *Divana* ova riječ je ispuštena.

²⁴ Ovaj polustih u rukopisu *Divana* glasi: عالمہ شر حسنات ایبیہ

²⁵ U rukopisu *Divana* ویردمش

²⁶ U rukopisu *Divana* ماسه اشقاده

²⁷ U oba rukopisa pogrešno, treba ضعیفیله

²⁸ Zāl je stari perzijski junak, otac Rustema, jednog od najpoznatijih perzijskih junaka. On je u pjesmi okarakterisan kao nepravedan i nemilosrdan, ali te karakteristike ne nalazimo u *Qāmūsu-l a'lām* (sv. IV, str. 2406).

Usud, čak, i najgorima blagodati svoje daje.
Možeš li da shvatiš sada šta suština njegova je?

Mlin koji se tamo vrti pun je bola i nesreće,
Na svijet sipa kapi svoje, ali nikad kapi sreće.

Kad on svoje kapi prospe, sve na svijetu Saturn biva,
U životu nikad više blagoslova ne dobiva.

10 Kupac svoje blago daje, dukate svijetle nosi,
A Jupiter s ovog svijeta i život mu go odnosi.

Kao Behram²⁹ razbojnik je, što nasilje uvijek čini
I mnogima Behramima groblje kućom on učini.

Sunce ovom našem svijetu i vodu za život daje,
Ali svijetu gorki čemer ova voda njegova je.

Kad Venera sa ljepotom svojom svijet ovaj kit,
Ovom svijetu ta ljepota za mnoga zla kvas će biti.

Pisar sudbine što slova svake duše revno piše,
Na kraju iz knjige tijela svaku dušu on izbriše.

15 Mjesec mlađak postao je i sam kao luk sudbine,
Pa na ovaj svijet baca strelice pune gorčine.

Na zrcalo mjesečevo ko god baci pogled samo,
Ništa drugo, osim tuge ne može vidjeti тамо.

I, ukratko, zvijezde s neba predstavljaju, neka zna se,
Oči sudbe — sve zajedno, a i svaka sama za se.

Ono što se u narodu Mlječnim putom sada zove,
Zaslužuje s punim pravom da se Putom duše zove.

Ponašanje ovog svoda niko ne može da shvati,
Krugovi mu nisu pravi, nego krivi, nepoznati.

20 Sve što radi ovo nebo, uvijek radi naopako,
Da je ono postojano, nemoj misliti nikako!

²⁹ Behrām Čubīn, perzijski vladar koji je bio poznat po svom na- silju i nedostojnom ponašanju. (*Qā-mūsu-l a'lām*, sv. II, str. 1417).

Vjetar nije poput snijega, niti može biti ikad,
Postojanost i čvrstina — to mu svojstva nisu nikad.

Sad se ponaša ovačko, daje jednu sliku stvari,
Odmah zatim drugačije, pa tu sliku mijenja, kvari.

Nekoliko trenutaka ovom svijetu dan otvara,
A odmah ga iza toga u tamu i noć pretvara.

Srce ranog praskozorja smiješkom svojim sad obdari,
Ali za dva, za tri časka i prsa mu raskrvavi.

25 Na ovom svijetu život čas je poput mlade mio
Da bi opet, za tili čas, namrštena baba bio.

Svijetu ovom materijalnom druge sudbe sada nema,
Sve što na njem' stvoreno je — za nestanak sve se spremi.

Priliike na ovom svijetu uvijek se izmjenjuju,
Rađanja i umiranja neprekidno se smjenjuju.

Sa pogledom punim pažnje ko god na to osvrće se,
Sa sudbine tragom uvijek na tom putu susreće se.

Čovjeku što nade nema i proljeće samo šta je?
Koliko će da behara procvjetalog život traje?

30 Svježi povjetarac njega dva-tri dana zasmijava,
Pa ga onda on otkine i po zemlji uništava.

Ko se nada da će njegov život dugo potrajati,
Neka slučaj poslanika Nuha³⁰ njemu pažnju svrati.

Onaj ko se osilio što sve može čeg' se lati,
On legendu o Dahhaku³¹ neka k'o memento shvati.

Čemu da je ohol onaj što položaj visok ima?
Čemu sila nerazumna treba božjim stvorenjima?

³⁰ Nūh je prema legendi živio 950 godina (*Qāmūsu-l a'lām*, sv. VI, str. 4604).

³¹ Dahhāk je ličnost iz perzijske mitologije za koga legenda kaže da

je na svakom ramenu imao po jednu ogromnu zmiju i zbog toga bio strah i trepet za svoju okolinu (*Qāmūsu-l a'lām*, sv. IV, str. 2977).

Bogobojaznošću, znanjem onaj ko je stek'o slavu
S povećanjem sljedbenika nek ponosno diže glavu.

- 35 Jer sve što ga okružuje, njemu samo dobro želi,
A na svima skupovima poštuje se što on veli.

Sjajna zastava i bubanj — to pripada s правом njemu.
Riječju: znajte, svega toga dostojan je on po svemu.

Mladi ljudi koji misle da baš od njih ljepših nema,
nek gledaju na prirodu kada se u jesen spremi.

Oni što u svoju sreću uvijek se pouzdaju,
Da kraj svemu mora doći, nikad i ne pomišljaju.

Dovoljan su im memento i mnogi vladari davni
Što ih vjetar uništenja već davno sa zemljom srovni.

- 40 Uporište visoko im prekrasni bijaše prijesto,
Pa ipak su svi pod zemljom našli svoje vječno mjesto.

Vojske njihovih zemalja sve u zemlju propadoše
I zastave tih država zauvijek nestadoše.

Dinastije tih vladara nestale su sve u prah,
Ni posljednji trag ne osta, sve odnese vjetra dah.

Gdje su ti vladari silni što po svijetu vladali su?
Vladali su ljudskim rodom, ali ipak nestali su.

Iako su na glavama sjajne krune svi nosili,
U zemlji sad leže goli, makar i vladari bili.

- 45 Sasanidi su vršili svud po svijetu osvajanja,
Ali nikad ne moguše posaditi stup trajanja.

Dinastija Omajada što se slavom ponosila,
Svoju vlast i svoju slavu nasilno je pribavila.

Svi su već poumirali i zemlja su svi postali,
Rasli su svi kao korov, k'o korov su i nestali.

Velika je slava samo ona što se dobrom stiče,
Jedino se dobročinstvom može čovjek da ističe.

Čovjek čija dobra djela po cijelom svijetu kruže
Hvaljen je sa sviju strana i svuda mu cvatu ruže.

50 Smrt ne može njemu ništa, uvijek će se spominjati,
Dобра djela što ih čini ime će mu sačuvati.

Novac teče kao voda, on dolazi i nestaje,
Zato nikad ne pomisli da taj novac vječno traje.

Sve bogatstvo ovog svijeta — sve će najzad ništa biti.
Ima li tog koji može rukom vjetar uhvatiti?

Onaj koji ponosan je što imetka mnogo ima,
Kog zbog blaga i tovara uvijek radost obuzima,

Svaki onaj kome oko spoznaje sljepoča gazi,
Pa ne može da prolaznost sviju stvari on zapazi,

55 Kome slaba pamet ne dà da istinu pravu dozna,
Da poredi šta se zbiva i suštinu toga spozna,

Taj nek sada dobro sluša šta se Bosni dogodilo,
Neka jeca, nek uzdiše zbog onoga što se zbilo.

S u m m a r y

AN UNPUBLISHED POEM BY MEHMED REŠID

Mehmed Rešid belongs to that large number of our poets who wrote in Oriental languages and about whose lives there is very little information. Although we cannot say much about the life of this poet, we can conclude on the basis of his poems that he was born in Sarajevo at the middle of the 17th century. The date of his death is not known.

He wrote a *divan* (collection of poems) from which we have here singled out one poem about transience of life and inconstancy of fate. The occasion for such thoughts the poet found in tragic events in Bosnia during the incursion of Eugene of Savoy in 1697. In his verse Mehmed Rešid showed himself to be a very good connoisseur of Arabic poetry, especially its metrics. His verses are not artificial, they have retained their beauty showing at the same time Mehmed Rešid's great capability and wide range of poetic expression.